

P R E D L O G

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

Član 1

U Zakonu o eksplozivnim materijama („Službeni list CG”, br. 49/08, 31/14 i 31/17) član 2 mijenja se i glasi:

„Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju, promet, remont, nabavku, održavanje, upotrebu i uništavanje eksplozivnih materija za potrebe Vojske Crne Gore i vojnih snaga drugih država koje u skladu sa posebnim međunarodnim ugovorom koriste eksplozivne materije u Crnoj Gori, na skladištenje eksplozivnih materija u jamskim skladištima privrednih društava i drugih pravnih lica u oblasti rudarstva i upotrebu ovih materija u rudnicima, kao i na druge slučajeve u skladu sa međunarodnim ugovorom, ako zakonom nije drukčije propisano.”

Član 2

U članu 5 tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) UN broj je četvorocifreni identifikacioni broj opasne materije ili predmeta prema UN modelu propisa (UN preporuke za prevoz opasnih materija).”

Član 3

U članu 8 riječi: „fizičkom i tehničkom“ zamjenjuju se riječima: „fizičkom ili tehničkom“.

Član 4

U članu 10 riječi: „ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organ uprave nadležan za poslove policije.” zamjenjuju se riječima: “organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i organizacionu jedinicu Ministarstva koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: policija).”

Član 5

U članu 23 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Lica iz stava 1 alineja 2 ovog člana moraju da imaju najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja i da ispunjavaju uslove za rukovanje iz člana 19 ovog zakona.”

Član 6

Član 28 mijenja se i glasi:

„Istraživanjem novih vrsta eksplozivnih materija mogu da se bave proizvođači koji ispunjavaju uslove utvrđene propisima o naučno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ako imaju obezbjeđene tehničke uslove i bezbjednosne mjere za zaštitu života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, zaštitu životne sredine i zaštitu imovine.”

Član 7

U članu 30a stav 3 riječi: „dvije godine.“ zamjenjuju se riječima: „pet godina.”

Član 8

U članu 30c riječi: „al. 1, 2, 3, 7 i 8“ zamjenjuju se riječima: „al. 1, 2, 3 i 7“.

Član 9

U članu 31 stav 1 mijenja se i glasi:

„Pod prometom eksplozivnih materija, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se prodaja eksplozivnih materija privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koji imaju dozvolu za nabavku eksplozivnih materija i fizičkom licu u skladu sa članom 38 ovog zakona, kao i skladištenje u vezi sa prodajom.“

U stavu 2 riječi: „razreda I“ zamjenjuju se riječima: „razreda F1“.

Član 10

U članu 33 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

„- skladišni objekat za koji je izdata upotrebna dozvola.“

U stavu 2 riječi: „rudarskog i drugog odgovarajućeg tehničkog fakulteta“ brišu se.

Član 11

U članu 34 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

„- dokaz da ima skladišni objekat za koji je izdata upotrebna dozvola.”

Član 12

Član 35 mijenja se i glasi:

„Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji vrše promet mogu prodavati eksplozivne materije samo privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ima dozvolu za nabavku eksplozivnih materija u količinama navedenim u dozvoli za nabavku eksplozivnih materija i fizičkom licu u skladu sa članom 38 ovog zakona.“

Član 13

Član 37 mijenja se i glasi:

„Dozvolu za nabavku eksplozivnih materija izdaje Ministarstvo na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji ima dozvolu za vršenje djelatnosti miniranja, dozvolu za promet eksplozivnih materija ili dozvolu za proizvodnju eksplozivnih materija, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za nabavku eksplozivnih materija izdaje se za period od jedne godine.

Zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

- podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i adresa);
- nazivu, količini, načinu pakovanja, proizvođaču eksplozivne materije, razlozima i opravdanosti nabavke;
- mjestu i približnom vremenu upotrebe;
- licu koje će preuzeti eksplozivne materije;
- licu koje će rukovati eksplozivnim materijama;

- načinu i uslovima skladištenja.

Ponosiocu zahtjeva za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija Ministarstvo može odrediti dodatne bezbjednosne ili druge potrebne mjere radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine.

Eksplozivne materije koje su namijenjene za poslove miniranja može preuzeti i sa njima rukovati lice koje ima odobrenje za vršenje poslova miniranja, u skladu sa ovim zakonom.

Privredno društvo koje ima dozvolu za proizvodnju eksplozivnih materija ne mora imati dozvolu za nabavku eksplozivne materije koju je proizvelo.

Kad nabavlja eksplozivne materije iz druge države, podnosilac zahtjeva dužan je da, uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, dostavi i odobrenje o uvozu u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast spoljne trgovine.“

Član 14

Član 38 mijenja se i glasi:

„Nabavka pirotehničkih sredstava od strane fizičkog lica

Član 38

Fizičko lice može nabavljati pirotehnička sredstva razreda F1, F2 i P1 samo za sopstvenu upotrebu, bez dozvole za nabavku.”

Član 15

U članu 43 riječ „mogu“ zamjenjuje se riječju „moraju“.

Član 16

U članu 45 stav 1 tačka 1 alineja 1 riječi: „razreda I,” zamjenjuju se riječima: „razreda F1,”.

U alineji 2 riječi: „razreda II,” zamjenjuju se riječima: „razreda F2,”.

U alineji 3 riječi: „razreda III,” zamjenjuju se riječima: „razreda F3,”.

U alineji 4 riječi: „razreda IV,” zamjenjuju se riječima: „razreda F4,”.

Član 17

U članu 45a u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „razreda II” zamjenjuju se riječima: „razreda F2”.

Član 18

Član 45c mijenja se i glasi:

„Pirotehnička sredstva razreda F1 mogu biti u prodaji tokom godine i mogu se prodavati samo licima starijim od 16 godina, pri čemu je dozvoljeno u prodajnim objektima iz člana 31 stav 2 ovog zakona držati do 100 kg bruto pirotehničkih sredstava razreda F1.

Pirotehnička sredstva razreda P1 mogu biti u prodaji tokom godine i mogu se prodavati samo pravnim i fizičkim licima koja imaju registrovane plovne objekte (čamac, jahta, brod i sl.) i za koja je propisima kojima se uređuje sigurnost pomorske plovidbe utvrđeno da moraju biti opremljena pirotehničkim sredstvima za spašavanje na moru.

Zabranjena je prodaja pirotehničkih sredstava razreda F2 sa efektom pucnja – petardi.

Druga pirotehnička sredstva razreda F2 mogu biti u prodaji u periodu od 15. decembra do 15. januara i mogu se prodavati samo licima starijim od 18 godina.

Ministarstvo može, radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine, narediti da se skрати vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava iz stava 4 ovog člana, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava razreda F2.

Ministarstvo je dužno da naredbu iz stava 5 ovog člana objavi u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 1. novembra tekuće godine.”

Član 19

Član 45d mijenja se i glasi:

„Zabranjena je upotreba pirotehničkih sredstava razreda F2 sa efektom pucnja – petardi.

Upotreba drugih pirotehničkih sredstava razreda F2 zabranjena je:

- u toku godine, od 16. januara do 14. decembra;
- u zatvorenim prostorijama;
- na prostoru gdje se okuplja veći broj ljudi.”

Član 20

U članu 47 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi:

„- skladišni objekat za koji je izdata upotrebna dozvola;“.

Član 21

U članu 48 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

„- dokaz da ima skladišni objekat za koji je izdata upotrebna dozvola.“

Član 22

U članu 50 stav 2 riječi: „razreda II, III i IV,” zamjenjuju se riječima: „razreda F2, F3 i F4,”.

U stavu 3 riječi: „razreda I, II, III, IV,” zamjenjuju se riječima: „razreda F1, F2, F3, F4,”.

Član 23

U članu 51 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„U slučaju izvođenja javnog vatrometa sa vode, kad je rastojanje od mjesta izvođenja vatrometa do najbližeg dijela obale dvostruko veće od maksimalnog dometa pirotehničkog sredstva koje se koristi za izvođenje javnog vatrometa, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nije potrebno priložiti dokaz iz stava 3 alineja 3 ovog člana.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 24

U članu 54 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

„- skladišni objekat za koji je izdata upotrebna dozvola.“

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Odgovorno lice iz stava 1 alineja 1 ovog člana mora da ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja rudarskog fakulteta - smjer eksploatacija ili opšti smjer ili drugog odgovarajućeg tehničkog fakulteta i da ispunjava uslove za rukovanje iz člana 19 ovoga zakona.“

Član 25

U članu 55 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:
„- dokaz da ima skladišni objekat za koji je izdata upotrebná dozvola.”

Član 26

U članu 57 stav 3 riječi: „organ uprave nadležan za poslove policije“ zamjenjuju se riječju „policiju“.

Član 27

U članu 58 u uvodnoj rečenici stava 3 poslije riječi „koje“ dodaju se riječi: „ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 al. 1 do 5 ovog zakona i“.

Alineja 3 briše se.

Član 28

Član 59 mijenja se i glasi:

„Specijalno miniranje može da izvodi lice iz člana 54 stav 1 al. 1 ili 2 ovog zakona, kome je izdato odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo.

Odobrenje za vršenje poslova specijalnog miniranja može se izdati licu iz stava 1 ovog člana, koje ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 al. 1 do 5 ovog zakona i ima:

- najmanje VIII1 nivo kvalifikacije obrazovanja rudarskog fakulteta;
- položen stručni ispit za vršenje poslova miniranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva;
- četiri godine radnog iskustva na poslovima miniranja.”

Član 29

U članu 61 u uvodnoj rečenici stava 3 poslije riječi „koje“ dodaju se riječi: „ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 al. 1 do 5 ovog zakona i“.

Član 30

Član 63 mijenja se i glasi:

„Fizičko lice koje izvodi poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove na pripremi miniranja mora da:

- ispunjava uslove iz člana 19 stav 1 al. 1 do 5 ovog zakona;
- ima najmanje I2 nivo kvalifikacije obrazovanja; i
- bude prethodno upoznato sa opasnostima prilikom rukovanja eksplozivnim materijama kod određene vrste miniranja.

Fizičko lice koje obavlja poslove iz stava 1 ovog člana mora biti pod nadzorom lica kome je izdato odobrenje za određenu vrstu miniranja u skladu sa ovim zakonom.”

Član 31

U članu 64 stav 3 riječi: „i fizičko lice dužno” zamjenjuju se riječju „dužan”, a riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove policije” zamjenjuju se riječju „policiju”.

Član 32

U članu 79 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

- pregleda isprave o stručnoj kvalifikaciji odgovornih lica i zaposlenih lica koja rukuju eksplozivnim materijama pri proizvodnji, ispitivanju, skladištenju, prometu, upotrebi eksplozivnih materija i miniranju, u skladu sa ovim zakonom;”.

Alineja 6 mijenja se i glasi:

„- zabrani proizvodnju, promet, skladištenje, upotrebu, utovar ili istovar eksplozivnih materija zbog nepravilnosti učinjenih prilikom preduzimanja bezbjednosnih mjera koje mogu ugroziti život, zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja i biljaka, životnu sredinu i imovinu;”.

Dosadašnje al. 3 do 10 postaju al. 4 do 11.

Član 33

U članu 80 stav 1 tačka 4 riječi: „i organ uprave nadležan za poslove policije” zamjenjuju se riječju „policiju”.

Tačka 5 briše se.

Poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi: „6a) ne vrši promet, prevoz i upotrebu eksplozivnih materija u originalnom pakovanju, koje je ispitano i obilježeno oznakama u skladu sa propisima o prevozu opasnih materija ili ne označava ambalažu na propisan način (član 18 st. 1 i 2);”.

Tač. 8, 9 i 10 mijenjaju se i glase:

„8) ne smješta eksplozivne materije u skladišni objekat (član 27);

9) se bavi istraživanjem novih vrsta eksplozivnih materija, a ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili uslove utvrđene propisima o naučno-istraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili nema obezbjeđene tehničke uslove i bezbjednosne mjere za zaštitu života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, zaštitu životne sredine ili zaštitu imovine (član 29);

10) na mjestu upotrebe proizvodi eksplozivne materije koje nijesu dozvoljene ovim zakonom (član 30d);”.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12a) mjesto upotrebe na kojem se vrši proizvodnja eksplozivnih materija nije unutar gradilišta, odnosno istražno-eksploatacionog prostora i na bezbjednoj udaljenosti od naseljenih mjesta, javnih puteva, podzemnih i nadzemnih instalacija, u skladu sa projektnom dokumentacijom (član 30f);“.

Tač. 14 i 15 brišu se.

Poslije tačke 16 dodaje se nova tačka koja glasi:

„16a) upotrebljava eksplozivne materije na mjestu koje nije određeno u dozvoli za nabavku tih materija (član 43);“.

Tačka 17 mijenja se i glasi:

“17) prodaje pirotehnička sredstva razreda F1 licima mlađim od 16 godina, odnosno u prodajnim objektima iz člana 31 stav 2 ovog zakona drži više od 100 kg pirotehničkih sredstava razreda F1 (član 45c stav 1);”.

Tačka 18 briše se.

Tačka 19 mijenja se i glasi:

„19) upotrebljava pirotehnička sredstva razreda F2 sa efektom pucnja – petardi (član 45d stav 1);”.

Poslije tačke 23 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„23a) o načinu, količini, mjestu i vremenu uništavanja neupotrijebljenih eksplozivnih materija i neupotrijebljene ambalaže ne obavijesti Ministarstvo i policiju, 24 sata prije dana određenog za uništavanje (član 64 stav 3);

23b) ne postupi u skladu sa članom 57 stav 3 ovog zakona, kada se prilikom uništavanja eksplozivnih materija predviđa jaka detonacija (član 64 stav 4);“.

Poslije tačke 25 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„25a) postavlja kontejnere za smještaj eksplozivnih materija na mjestima koje nije odredilo Ministarstvo (član 67 stav 1);

25b) u kontejner smješta eksplozivne materije u količinama koje nisu predviđene tehničkim propisom, odnosno ispravom usaglašenosti (član 67 stav 2);“.

Član 34

U članu 81 stav 1 poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8a) upotrebljava eksplozivne materije za obavljanje radova na gradilištima ili drugim sličnim mjestima, u slučaju kada te eksplozivne materije nisu preuzete iz njegovog skladišnog objekta ili kontejnera (član 44 stav 1);“.

U tački 14 riječi: „organ uprave nadležan za poslove policije” zamjenjuju se riječju „policiju”.

Član 35

U članu 82 stav 1 tačka 1 riječi: „i organ uprave nadležan za poslove policije” zamjenjuju se riječju „policiju”.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) upotrebljava pirotehnička sredstva razreda F2 sa efektom pucnja – petardi (član 45d stav 1);“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) upotrebljava druga pirotehnička sredstva razreda F2 izvan dozvoljenog perioda (član 45d stav 2 alineja 1);“.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) upotrebljava pirotehnička sredstva razreda F2 u zatvorenim prostorijama i na prostoru gdje se okuplja veći broj ljudi (član 45d stav 2 al. 2 i 3);“.

Član 36

Poslije člana 85 dodaje se novi član koji glasi:

„Priznavanje ispunjavanja uslova

Član 85a

Smatra se da odgovorno lice u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost miniranja ispunjava uslov za rukovanje eksplozivnim materijama iz člana 19 stav 1 alineja 6 ovog zakona ako ima položen stručni ispit za poslove miniranja, odnosno položen stručni ispit za rad na rukovodećim radnim mjestima u oblasti rudarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva.”

Član 37

Poslije člana 87a dodaje se novi član koji glasi:

„Prestanak važenja naredbe

Član 87b

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Naredba o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II - petardi („Službeni list CG”, broj 108/21).”

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
(naziv ministarstva koje je sprovelo javnu raspravu)

30 Broj. CP/11-24413

Podgorica, 17.10.2021. godine **IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI**

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama
(naziv nacrt zakona, odnosno strategije koji je bio predmet javne rasprave)

Vrijeme trajanja javne rasprave: 24.09.2021. godine do 14.10.2021. godine

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja, dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, sa navedenim načinom i rokom dostavljanja):

Okrugli sto se održao u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova-Direktorata za zaštitu i spašavanje, Podgorica - Ulica Jovana Tomaševića bb, 05. oktobra 2021. godine, sa početkom u 09.00 časova. Primjedbe, predlozi i sugestije su dostavljeni u pisanoj formi Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za zaštitu i spašavanje na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica i e-mail adresu: miodrag.besovic@mup.gov.me

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi: načelnica Direkcije za preventivne poslove mr Sandra Racković, šef Odsjeka za promet i prevoz opasnih materija i kontrolu tehničke dokumentacije Dejan Marunović i samostalni savjetnik u Direkciji za preventivne poslove Zoran Drašković.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: privredno društvo „Boster“ iz Nikšića, privredno društvo „ZOPT“ iz Podgorice i privredno društvo „Mirnovac Pirotehnika“ iz Podgorice.

Rezime dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

1. Privredno društvo „Boster“ iz Nikšića, predložilo je da se rudarskom inženjeru osposobljenom za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, sa položenim stručnim ispitom, u skladu sa propisima iz oblasti rudarstva, prizna pravo za obavljanje poslova odgovornog lica iz člana 19 Zakona o eksplozivnim materijama, iz oblasti miniranja. U predlogu je navedeno da je svaki rudarski inženjer, sa položenim stručnim ispitom, dovoljno osposobljen i obrazovan za odgovorno lice u minerskom servisu, te kao dokaz svojim tvrdnjama u prilogu dostavlja ispitna pitanja za polaganje stručnog ispita za rudarske inženjere podzemne i nadzemne eksploatacije.

Prihvata se predlog privrednog društva „Boster“ iz Nikšića, da se rudarski inženjer osposobljen za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, sa položenim stručnim ispitom iz oblasti rudarstva, prepozna u predloženom nacrtu izmjena i dopuna zakona u smislu člana 19 stav 1 alineja 6 Zakona o eksplozivnim materijama za vršenja djelatnosti miniranja, u dijelu odgovornog lica. Naime, imajući u vidu sadržinu ispitnih pitanja za polaganje stručnog

ispita za rudarskog inženjera osposobljenog za površinsku i podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, te višedecenijsku praksu upotrebe stručnog kadra navedenog profila u predmetnoj oblasti, utvrđuje se da je isti ekvivalent već traženom, odnosno predloženom zakonskom okviru.

2. Privredno društvo „ZOPT“ iz Podgorice predložilo je da se Zakon o eksplozivnim materijama primijeni na oblast rudarstva.

Odbija se predlog privrednog društva „ZOPT“ iz Podgorice, a ovo iz razloga što je predmetna oblast uređena propisima iz oblasti rudarstva, odnosno propisima koji su u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja.

3. Privredno društvo „ZOPT“ iz Podgorice predložilo je da član 25 treba jasno da definiše obaveze ispunjavanja svih uslova, iz člana 19 ovog zakona, kao i za sve radnike u čijem se radnom prostoru koriste eksplozivne materije.

Odbija se predlog privrednog društva „ZOPT“ iz Podgorice, iz razloga što je Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o eksplozivnim materijama predviđeno da će se poslovi pripreme miniranja i pomoćni poslovi na pripremi miniranja isključivo vršiti u prisustvu lica koje ima odobrenje za tu vrstu miniranja. Takođe, u odnosu na uporednu praksu predloženim izmjenama i dopunama zakona prepoznat je i veći nivo bezbjednosti, odnosno propisano je da lica koje vrše poslove pripreme miniranja i pomoćne poslove na pripremi miniranja mora ispunjavati uslov iz člana 19 stav 1 alineja 1, 2, 3, 4 i 5 ovog zakona. Takođe, članom 26, 32 i 36 Zakona o prevozu opasnih materija prepoznato je postojanje savjetnika za bezbjednost, lica koje je osposobljeno za vršenje poslova utovara i istovara opasnih materija, kao i vozača koji je osposobljen za vršenje poslova prevoza opasnih materija, što sve čini da subjekti koji preduzimaju radnje u odnosu na opasne materije, odnosno eksplozivne materije moraju ispunjavati i navedene dodatne uslove, kako bi ova cjelina sa bezbjednosnog aspekta bila potpuno osigurana.

4. Privredno društvo „ZOPT“ iz Podgorice predložilo je da se u članu 31 doda stav koji će da obaveže sva lica da ispune uslove iz člana 19 ovog Zakona.

Odbija se predlog privrednog društva „ZOPT“ iz Podgorice, iz razloga što lica koja posjeduju stručni ispit u skladu sa zakonom koji se uređuje oblast rudarstva, a imajući u vidu oblast koja se izučava tokom školovanja, odnosno oblast koja se obrađuje tokom priprema za polaganje stručnog ispita, te i činjenicu da je njihovo vezivanje za navedenu oblast primarnog, a ne sekundarnog karaktera, čini da su sa aspekta stručnosti osposobljeni za poslove odgovornog lica u privrednim društvima koja se bave djelatnošću miniranja. Takođe, predloženo rješenje je i dio prakse nekih punopravnih članica Evropske unije i odnosi se samo na oblast miniranja, ne i na cjelokupnu oblast upotrebe eksplozivnih materija, koja je prepoznata kako postojećim tako i predloženim tekstom zakona.

5. Privredno društvo „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, predložilo je da se smanji starosna granica na 14 godina za upotrebu pirotehničkih sredstava razreda I namijenjena za zabavu male opasnosti, koja stvaraju zanemarljivu buku, namijenjena za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Odbija se predlog privrednog društva „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, iz razloga što direktiva koja reguliše predmetnu oblast daje mogućnost da svaka zemlja odredi starosnu granicu upotrebe pirotehničkih sredstava razreda I, a kako oblast upotrebe pirotehničkih sredstava u dijelu upotrebe i zaštite treba da se podiže na veći nivo bezbjednosti, utvrđuje se da još nijesu ispunjeni uslovi da se dozvoli spuštanje starosne granice na 14 godina.

6. Privredno društvo „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice predložilo je da se pirotehnička sredstva razreda III, u članu 45c, kategorizuju u robu široke potrošnje, kao što je sa pirotehničkim sredstvom razreda II, kako je i u ostalim zemljama regiona, i to članicama EU.

Odbija se predlog privrednog društva „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, iz bezbjednosnih razloga. Naime, oblast prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava biće podignuta na veći stepen bezbjednosti daljim jačanjem administrativnih kapaciteta i to onih institucija koje su neposredno nadležne za predmetnu oblast, kao i daljim usklađivanjem sa EU tekovinama, te bi u ovom stadijumu omogućavanje upotrebe pirotehničkih sredstava razreda III, na predložen način, moglo uticati eventualno na bezbjednost života, zdravlja, životinja i biljaka.

7. Privredno društvo „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice predložilo je da se početak prodaje pirotehničkih sredstava dozvoli od 15. decembra do 15. januara.

Prihvata se predlog privrednog društva „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, kako bi se izbjegla eventualna mogućnost crnog tržišta, uoči novogodišnjih praznika, odnosno prodaja pirotehničkih sredstava razreda II izvan pravnih okvira, imajući u vidu da potražnja ove vrste robe počinje upravo u periodu koji je naveden u zahtjevu privrednog društva.

8. Privredno društvo „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, predložilo je da se, shodno članu 51 Zakona o eksplozivnim materijama kojim je propisano pribavljanje pisanog dokaza prilikom izvođenja javnog vatrometa u prisustvu službe jedinice lokalne samouprave nadležne za zaštitu i spašavanje, ne traži u situaciji kad se vatromet izvodi sa vode i pirotehničkim razredima II i III (male i srednje klase opasnosti).

Djelimično se prihvata zahtjev privrednog društva „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice, u dijelu izvođenja javnog vatrometa sa vode, samo u situaciji kada je rastojanje od mjesta izvođenja vatrometa do najbližeg dijela obale dvostruko veća od maksimalnog dometa pirotehničkog sredstva koji se koristi za izvođenje javnog vatrometa, dok u ostalom dijelu predlog privrednog društva „Mirnovec Pirotehnika“ iz Podgorice se odbija, odnosno u svim drugim situacijama u slučaju izvođenja javnog vatrometa sa vode jedan od uslova mora biti i dokaz o prisustvu službe jedinice lokalne samouprave nadležne za zaštitu i spašavanje. Naime, zbog obezbijedene potrebne udaljenosti od mjesta izvođenja javnog vatrometa do najbližeg dijela obale utvrđuje se da nije neophodno radi zaštite života, zdravlja, životinja i biljaka obezbijediti i dokaz o prisustvu jedinica lokalne samouprave nadležne za zaštitu i spašavanje.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: 25.10.2021. godine, Podgorica.

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije: Direktorat za zaštitu i spašavanje



v.d. Generalnog direktora
Miodrag Bešović

Miodrag Bešović

Potpis ministra,
odnosno rukovodioca organizacione jedinice ministarstva
koja je odgovorna za pripremu nacrtu zakona, odnosno strategije